



# High Ranking TPI® Genomic Young Bulls

MAY 2025

Bulls with no daughters in their genomic proofs for Production or Type. No requirement for semen status.  
GTPI® is a servicemark of Holstein Association USA, Inc. © 2025

Registration Number	Name	Requester	NAAB code	Birth Date				Yield										Type				
				YYMM	GFI	Pro	Fat	FE	% Rel.	SCS	PL	LIV	HT	FI	PTAT	UDC	FLC	BWC	% Rel.	DCE	DSB	GTPI
HO840003303094028		SexTech		2503	12.4	58	141	384	79	2.93	4.0	-0.6	2.6	2.0	1.10	1.10	-0.38	-1.04	78	2.3	4.6	3611
HO840003303094036		SexTech		2503	13.1	67	123	359	78	2.95	4.7	1.1	2.4	2.2	0.76	0.98	0.16	-0.85	77	1.8	3.8	3606
HO840003303094047		SexTech		2503	13.3	63	132	385	78	2.80	5.1	1.8	5.9	1.3	0.80	0.40	-0.29	-1.24	77	2.5	4.3	3593
HO840003252546899		SexTech		2503	13.1	57	115	363	78	2.79	6.3	2.4	6.3	2.2	0.21	1.22	-0.58	-1.54	77	1.6	4.1	3572
HO840003296576724	SSI-DUCKETT 9345	Select		2502	12.4	51	119	327	78	2.79	5.5	2.1	8.9	2.0	0.88	1.16	0.32	-0.92	77	2.5	4.5	3571
HO840003252546977		SexTech		2503	12.5	59	112	337	79	2.89	4.7	2.0	5.4	2.0	0.98	1.23	0.44	-1.32	78	2.5	3.8	3568
HO840003303094117		SexTech		2504	12.2	61	136	396	78	3.05	3.6	1.3	3.5	2.2	0.32	0.34	-0.33	-1.66	77	1.9	3.9	3561
HO840003296576738	SSI-DUCKETT 9359	Select		2502	12.6	53	115	348	78	2.77	5.1	1.5	4.9	1.4	1.16	1.31	0.58	-1.69	77	2.6	4.9	3556
HO840003283227208		SexTech		2504	12.1	62	129	405	78	3.01	5.2	1.8	0.5	2.3	-0.13	0.58	-0.56	-2.58	77	1.8	4.2	3555
HO840003303094004		INSEME		2503	11.9	62	101	317	78	2.85	5.3	2.0	4.4	2.7	1.13	1.08	-0.13	-0.70	77	2.3	4.2	3547
HO840003303093972		INSEME		2503	13.4	67	124	369	79	3.08	3.8	-0.2	0.1	2.3	0.69	0.70	-0.28	-1.43	78	2.2	3.8	3543
HO840003303093964	GENOSOURCE JENERATION-ET	INSEME		2503	12.8	57	131	342	79	2.95	4.4	-0.3	3.0	2.9	0.51	0.62	-0.62	-0.87	78	2.4	3.7	3542
HO840003252546921		SexTech		2503	12.9	49	122	354	79	2.69	6.5	3.6	6.8	3.1	-0.09	-0.01	-0.40	-1.11	78	2.5	4.4	3540
HO840003283227207		SexTech		2504	12.7	55	108	335	78	2.92	4.8	2.0	4.2	3.4	0.45	0.67	0.27	-1.28	77	1.4	3.0	3539
HO840003288817341	SSI-SIEMERS 52681	Zoetis		2503	13.2	53	120	344	78	2.68	6.2	3.5	7.3	1.6	0.27	0.21	0.33	-1.19	76	2.3	4.0	3536
HO840003303094024		SexTech		2503	12.4	62	115	355	79	2.99	5.5	1.9	5.3	1.7	0.37	0.99	-0.05	-1.99	78	2.1	4.3	3535
HO840003283227103		INSEME		2503	13.0	65	118	371	79	3.06	4.3	1.3	2.4	1.5	1.07	0.87	-0.37	-1.73	78	2.6	4.1	3532
HO840003274830873	PEN-COL MAKEOVER 1351-ET	PEAK		2501	12.6	69	139	392	78	2.97	3.2	-1.2	4.1	-0.1	0.87	0.57	-0.13	-0.97	76	2.9	4.8	3530
HO840003283227159		SexTech		2503	13.2	76	126	389	78	3.11	3.2	-0.2	1.3	0.9	0.72	0.43	-0.16	-1.30	77	2.0	4.0	3530
HO840003252546878		INSEME		2503	12.3	53	123	338	78	2.86	3.8	0.5	4.3	1.2	1.05	1.38	-0.08	-0.97	77	1.7	3.5	3526
HO840003285785867		INSEME		2502	13.0	57	141	412	79	3.00	5.0	2.4	3.4	1.5	-0.48	0.03	-0.70	-1.55	78	1.3	3.7	3521
HO840003283227101		SexTech		2503	12.6	61	126	354	79	2.84	5.3	1.2	4.1	-0.3	0.89	1.18	-0.21	-1.11	78	2.1	4.3	3520
HO840003283227056	GENOSOURCE BADLANDS-ET	INSEME		2503	12.7	64	142	408	78	2.98	3.7	0.3	3.6	1.0	0.04	0.11	-0.87	-1.89	77	2.0	3.8	3519
HO840003252547023		SexTech		2504	12.5	57	116	345	78	2.98	5.5	2.1	3.1	1.0	0.70	1.39	0.07	-2.21	77	2.1	4.1	3517
HO840003283227148		SexTech		2503	12.7	66	128	378	78	2.90	3.8	0.9	2.3	1.1	0.38	0.49	-0.56	-1.22	77	2.0	4.2	3517
HO840003283227157		SexTech		2503	12.2	67	132	384	79	2.91	4.0	0.2	1.3	-0.6	0.96	0.70	0.12	-0.83	78	2.1	4.6	3514
HO840003288959896		Select		2502	12.4	62	108	365	78	2.90	6.3	1.4	7.5	1.1	0.69	0.66	-0.03	-1.93	77	2.2	4.3	3514
HO840003297710383		Select		2503	12.8	50	113	298	78	2.88	4.8	2.2	4.8	1.7	1.43	1.25	0.16	-0.15	76	2.0	4.7	3507
HO840003252546966		SexTech		2503	12.9	58	127	378	78	2.87	5.0	2.1	4.5	1.3	-0.12	0.23	-0.36	-1.85	77	1.9	3.2	3504
HO840003283227173		SexTech		2503	12.1	61	129	376	78	2.87	3.5	0.7	3.1	0.8	0.84	0.57	-0.52	-1.36	77	2.5	5.3	3501
HO840003303094010		INSEME		2503	12.4	60	125	361	78	2.87	4.4	0.8	1.9	2.1	-0.21	0.26	0.06	-1.40	77	1.7	4.4	3501
HO840003297710367		Select		2503	12.2	69	121	362	78	3.02	4.1	-0.6	3.9	0.3	0.95	0.69	-0.08	-1.26	76	1.6	3.8	3500
HO840003303093907		INSEME		2502	13.0	53	134	368	79	2.96	3.9	1.5	2.7	1.7	0.31	0.64	-0.67	-1.15	78	2.3	4.1	3500
HO840003305812426	AURORA 1718	Select		2503	12.7	62	126	368	78	2.85	4.3	1.4	7.1	-0.4	0.94	0.72	-0.23	-0.97	77	2.8	4.8	3500
HO840003283227059		INSEME		2503	11.9	56	157	387	79	2.92	3.3	-2.9	2.8	1.4	0.17	-0.38	-0.38	-0.77	78	2.1	4.4	3499
HO840003283227122		INSEME		2503	12.9	55	118	353	78	2.92	3.9	0.7	2.5	2.0	0.58	1.09	-0.18	-1.38	77	2.1	5.0	3499
HO840003303093891		INSEME		2502	12.4	68	133	372	78	2.84	4.1	0.6	4.3	0.1	0.30	0.34	-0.74	-0.81	77	2.1	4.3	3499
HO840003296576649	SSI-DUCKETT 9270	Select		2502	12.3	54	111	300	78	2.62	5.9	1.9	10.2	2.0	0.62	0.38	-0.54	0.27	77	2.0	4.2	3498
HO840003303094110		SexTech		2504	12.8	60	129	379	79	2.94	4.0	1.4	2.4	1.7	0.17	0.09	-0.54	-1.90	77	1.5	3.8	3497
HO840003252546948		SexTech		2503	12.6	67	142	389	79	3.02	3.3	0.5	4.3	0.8	-0.04	-0.27	-0.01	-0.44	78	2.2	5.6	3496
HO840003274830852	PEN-COL MAKEOVER 1330-ET	PEAK		2412	12.7	76	130	375	78	2.99	3.3	0.3	3.1	-0.6	0.60	0.39	0.13	-0.96	76	2.9	5.0	3495
HO840003303093982		INSEME		2503	12.7	59	108	335	78	2.93	4.6	0.8	2.7	1.0	1.28	1.16	0.42	-1.17	77	2.4	4.5	3493
HO840003303094012		SexTech		2503	12.6	58	108	334	78	2.90	5.1	1.7	4.0	2.5	0.07	0.86	0.10	-1.14	77	2.6	4.9	3492
HO840003295448109	PEAK 3225-ET	PEAK		2504	13.3	62	115	340	78	2.76	3.9	0.6	5.0	0.1	0.93	0.98	0.32	-1.03	76	1.9	4.6	3491













Registration Number	Name	Requester	NAAB code	Birth Date				Yield											Type			
				YYMM	GFI	Pro	Fat	FE	% Rel.	SCS	PL	LIV	HT	FI	PTAT	UDC	FLC	BWC	% Rel.	DCE	DSB	GTPI
HO840003296157589	OCB 25589-ET	PEAK		2504	12.7	54	111	282	78	2.79	4.1	1.6	5.4	0.1	0.86	0.63	0.25	1.35	76	2.1	4.4	3397
HO840003299812355		SexTech		2504	12.3	51	108	319	79	3.03	4.4	2.7	1.9	1.7	0.35	0.67	-0.26	-1.85	78	2.1	4.2	3397
HO840003303024387	CHERRY-ACRES 925 M 1493-ET	PEAK		2502	12.8	64	144	408	78	3.01	1.3	-1.2	-0.5	-1.1	0.27	0.25	-0.53	-1.57	76	2.8	5.4	3397
HO840003252546914		SexTech		2503	12.3	65	68	242	78	2.88	4.3	0.9	5.5	0.1	2.13	2.08	0.65	-0.60	77	2.1	5.1	3396
HO840003274830867	PEN-COL MAKEOVER 1345-ET	PEAK		2501	12.5	68	115	337	78	3.00	2.0	-0.7	4.3	-0.8	1.10	0.71	0.00	-0.33	76	2.5	4.9	3396
HO840003286883789	PENN-ENGLAND LEHIGH 2076-ET	Select		2502	12.4	69	83	240	78	2.87	4.0	0.5	10.3	1.8	0.84	0.37	0.39	1.48	77	1.8	4.7	3396
HO840003288816706	SSI-SIEMERS 52046	Select		2502	12.7	54	78	219	79	2.77	4.3	0.5	4.2	2.2	1.61	1.54	0.30	0.34	78	2.6	4.7	3396
HO840003294822124	SSI-SIEMERS 53098	Select		2503	12.8	52	109	298	78	2.81	4.2	1.4	7.3	0.4	0.92	0.22	0.32	0.34	76	1.9	3.6	3396
HO840003296799346	WINSTAR 6421-ET	PEAK		2503	12.8	54	116	314	78	2.92	3.5	-0.3	5.4	0.6	0.73	0.57	-0.03	-0.45	77	2.1	4.5	3396
HO840003297710318	OCB WHOOPS SWAGGER-ET	HO		2502	11.8	43	100	272	78	2.81	5.0	1.7	7.3	2.1	0.52	0.67	0.27	-0.56	76	2.1	3.6	3396
HO840003297721046	HILMAR-D JACK GOLDEN-ET	Select		2501	12.1	48	94	275	78	2.65	5.5	2.4	8.6	0.8	0.67	0.89	0.53	-0.99	77	2.6	5.2	3396
HO840003303094022		SexTech		2503	13.4	50	110	322	78	3.02	3.6	1.5	3.3	1.1	0.79	0.99	-0.12	-1.27	77	2.0	5.2	3396
HO840003252546835		INSEME		2503	12.3	58	103	313	78	2.76	3.3	-1.3	1.4	0.6	1.01	0.97	0.15	-1.01	77	2.7	4.9	3395
HO840003267545718	WILRA 9572	Select		2503	12.1	44	113	288	78	2.69	4.2	2.4	6.6	0.2	0.85	0.66	0.31	-0.03	77	2.3	4.3	3395
HO840003283240458	PEAK 30583-ET	PEAK		2503	12.6	54	116	324	78	2.75	4.4	2.3	6.8	0.9	0.10	-0.24	-0.16	-0.66	76	2.6	5.0	3395
HO840003290468820	PEAK 559135-ET	PEAK		2503	12.7	40	95	254	78	2.70	6.0	2.9	10.2	2.4	0.47	0.50	0.04	0.19	77	1.8	3.8	3395
HO840003291039889	AURORA HOWLAND 1699-ET	Select		2503	11.7	52	99	279	78	2.88	3.9	2.2	5.9	1.6	0.76	0.68	0.41	-0.44	76	2.7	5.0	3395
HO840003293804589	OCB KINGDOM RATTLESNAKE-ET	Select		2502	12.3	52	102	292	78	2.74	4.6	2.6	8.0	0.7	0.81	0.73	-0.46	-0.23	77	2.8	4.8	3395
HO840003299812248	OCB DONALD RAINBOW-ET	Select		2503	12.3	51	113	287	78	2.82	3.7	1.8	6.0	-0.8	1.72	0.65	0.51	0.36	76	2.4	4.4	3395
HO840003217899803		Zoetis		2502	11.8	61	115	336	78	2.93	4.1	0.6	2.7	0.9	0.17	0.13	-0.21	-1.77	76	2.6	5.1	3394
HO840003252546775		INSEME		2502	12.1	54	102	290	79	2.98	3.0	0.0	2.1	0.4	1.15	1.55	0.59	-0.66	77	1.6	4.2	3394
HO840003252546829		INSEME		2502	12.6	49	118	318	79	2.81	4.4	0.7	5.2	1.7	-0.09	0.05	-0.21	-1.03	78	2.2	4.4	3394
HO840003296157438		SexTech		2503	13.6	68	125	379	79	2.99	3.3	1.1	2.0	-0.9	0.23	0.17	-0.54	-1.55	77	2.4	5.2	3394
HO840003296576529	SSI-DUCKETT 9150	Select		2501	12.5	52	85	226	78	2.69	5.3	1.9	8.9	1.5	1.22	0.69	0.41	1.48	77	1.8	3.5	3394
HO840003252546806		INSEME		2502	12.1	69	101	331	78	3.09	2.9	0.8	0.6	0.0	0.77	1.00	0.38	-1.35	76	2.2	5.1	3393
HO840003252546902		SexTech		2503	12.3	55	116	322	79	3.04	3.2	0.5	1.3	-0.1	0.90	0.93	0.45	-1.15	78	2.1	4.2	3393
HO840003274830860	PEN-COL MAKEOVER 1338-ET	PEAK		2501	12.8	63	110	335	78	3.00	3.3	-0.1	3.2	0.5	0.57	0.50	0.08	-0.93	76	2.9	4.8	3393
HO840003283227179		SexTech		2503	12.7	38	99	249	78	2.63	6.0	3.2	6.1	2.1	0.43	0.86	-0.12	-0.57	77	2.0	3.8	3393
HO840003288959974		Select		2503	11.7	54	101	300	78	2.75	4.1	0.8	4.8	0.1	1.05	0.96	0.28	-0.39	77	2.3	4.7	3393
HO840003290468852	PEAK 559167-ET	PEAK		2504	12.7	49	102	273	78	2.76	4.7	1.6	8.1	1.0	0.87	0.76	0.02	-0.10	76	2.8	4.5	3393
HO840003294822079	SSI-SIEMERS 53053	Zoetis		2503	12.3	56	103	310	78	2.79	4.6	1.4	5.0	0.7	0.49	0.66	0.29	-1.07	76	3.2	6.1	3393
HO840003296157484		SexTech		2503	12.6	56	120	347	79	2.97	3.5	0.7	-0.8	1.2	-0.07	0.57	-0.62	-1.58	78	2.2	4.2	3393
HO840003301125173	K-STAR 3337	Select		2503	12.8	54	116	279	78	2.89	2.3	-1.0	5.4	-1.0	2.01	1.27	0.51	0.80	77	2.6	5.1	3393
HO840003252546828		SexTech		2502	11.7	59	117	342	79	2.91	4.1	0.6	4.9	-0.1	0.05	0.03	0.80	-1.51	78	2.5	4.5	3392
HO840003283227083		INSEME		2503	12.9	55	112	332	78	3.01	2.8	-1.1	-2.7	1.5	0.68	0.99	-0.30	-1.78	77	2.2	3.9	3392
HO840003296576703	SSI-DUCKETT 9324	Select		2502	12.0	51	126	327	79	2.89	2.4	-1.7	1.0	-0.7	1.40	1.15	0.22	-0.31	77	2.4	5.4	3392
HO840003299122030	DENOVO 24169 BASIL-ET	ABS		2503	12.6	53	90	270	78	2.84	4.8	2.2	6.5	1.0	1.05	0.93	0.34	-0.06	76	1.7	4.0	3392
HO840003303093978		INSEME		2503	12.1	69	108	327	79	3.05	3.1	-0.9	-1.9	0.6	0.65	0.56	0.14	-0.68	78	2.1	4.2	3392
HO840003303094131		SexTech		2504	13.0	47	117	317	79	2.98	3.3	2.4	3.0	1.0	0.49	0.97	-0.47	-0.76	78	2.3	4.0	3392